

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list CG“, broj 77/08), Vlada Crne Gore na sjednici od.....2012. godine, donijela je

ODLUKU
O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE
REPUBLIKE SRBIJE O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA

Član 1

Objavljuje se Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti zdravstvene zaštite bilja, potpisan u Budvi 20. marta 2012. godine, u originalu na crnogorskom i srpskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ove odluke, u originalu na crnogorskom jeziku, glasi:

SPORAZUM IZMEĐU
VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE
O SARADNJI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BILJA

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: „Ugovorne strane“) u želji da podstaknu međusobnu saradnju u oblasti zdravstvene zaštite bilja;

u nastojanju da zaštite svoje teritorije od unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom i da ograniče gubitke koji nastaju kao posljedica njihovog unošenja i širenja;

te da olakšaju međusobnu trgovinu i razmjenu bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, sporazumjele su se o sljedećem:

Član 1

Nadležni organi Ugovornih strana za sprovođenje ovog sporazuma su:

- U Crnoj Gori: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Fitosanitarna uprava sa sjedištem u Podgorici,
- U Republici Srbiji: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za zaštitu bilja sa sjedištem u Beogradu.

Član 2

Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

1. **bilje** – živo bilje i biljni dijelovi uključujući i sjeme koje je namijenjeno za sjetvu;
2. **biljni proizvodi** - proizvodi biljnog porijekla, neprerađeni ili jednostavno prerađeni, koji ne spadaju u bilje;
3. **štetni organizam** – vrsta, soj ili biotip biljaka, životinja i drugih patogenih organizama koji su štetni za bilje i biljne proizvode;
4. **unošenje štetnih organizama** – unos štetnog organizma u neko područje u kojem do tada nije bio prisutan ili je prisutan na ograničenom području, ali nije široko rasprostranjen i u kojem se nalazi pod kontrolom.

Član 3

Ugovorne strane će obavijestiti jedna drugu o Listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom kao i o posebnim zahtjevima i postupcima koji se odnose na unošenje ili tranzit bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom.

Sve promjene na Listi iz stava 1 ovog člana biće na vrijeme i pismeno dostavljene drugoj ugovornoj strani, prije njihovog stupanja na snagu.

Član 4

Nadležni organi Ugovornih strana izvještavaće se međusobno, bez kašnjenja, o značajnim promjenama o pojavi štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, kao i o preduzetim fitosanitarnim mjerama o suzbijanju istih.

Član 5

Nadležni organi Ugovornih strana osiguraće da se izvoz i tranzit pošiljki u/kroz državnu teritoriju Ugovorne strane sprovodi u skladu sa zakonskim odredbama zemlje uvoznice ili zemlje kroz koju se odvija tranzit.

Član 6

Svaka pošiljka sa Liste V. B koja se izvozi i koja podliježe fitosanitarnom pregledu mora biti praćena fitosertifikatom o zdravstvenom stanju bilja koji je izrađen u skladu sa propisanim modelom Međunarodne konvencije za zaštitu bilja i koji je izdat od nadležnog tijela Ugovorne strane.

Fitosertifikat o zdravstvenom stanju bilja ne isključuje pravo zemlje uvoznice da fitosanitarni pregled sprovede na propisani način i preduzme odgovarajuće fitosanitarne mjere.

Član 7

Nadležni organi Ugovornih strana obavijestit će jedni druge o mjestima unošenja kroz koje se odvija unošenje, izvoz i tranzit pošiljki.

Član 8

Ako se prilikom fitosanitarnog pregleda utvrdi prisustvo štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom ili se utvrdi povreda propisa iz područja zaštite bilja zemlje uvoznice, nadležni organ Ugovorne strane ima ovlaštenje da zabrani unošenje pošiljke ili da uništi takvu pošiljku ili da preduzme druge odgovarajuće fitosanitarne mjere.

Član 9

Nadležni organi Ugovornih strana će:

1. razmjenjivati pravne propise o zaštiti bilja, najkasnije dva mjeseca od njihovog stupanja na snagu;
2. podsticati zajedničku edukaciju stručnjaka sa ciljem upoznavanja organizacije biljne zaštite, kao i razmjene iskustava i naučnih dostignuća iz oblasti zaštite bilja;
3. razmjenjivati informacije o svim važnim stručnim časopisima, monografijama i publikacijama iz oblasti zaštite bilja koja se izdaju u njihovim državama.

Član 10

U cilju bržeg transporta pošiljke bilja i smanjenja rizika od unošenja štetnih organizama bilja, fitosanitarni pregled u slučaju obostranog odobrenja, mogu obaviti nadležni organi jedne Ugovorne strane na teritoriji druge Ugovorne strane.

Postupak i druge uslove fitosanitarnog pregleda iz stava 1 ovog člana utvrdit će nadležni organi Ugovornih strana za svaki pojedini slučaj.

Član 11

U svrhu rješavanja određenih pitanja nastalih u vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma, ako je to potrebno, nadležni organi Ugovornih strana organizovaće zajedničke sastanke. Sastanci će se održavati naizmjenično u Crnoj Gori i u Republici Srbiji. Vrijeme i mjesto održavanja svakog sastanka utvrdit će se na osnovu međusobnog dogovora.

Svaka Ugovorna strana sama snosi troškove svoje delegacije.

Član 12

Sporove koji mogu nastati sprovođenjem ovog sporazuma rješavaće mješovita komisija stručnjaka obje Ugovorne strane. Ukoliko se ne postigne željeni ishod, sporovi će se riješiti diplomatskim putem.

Član 13

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze Ugovornih strana koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma u kojima su one Ugovorne strane.

Član 14

Ovaj sporazum privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja, a stupa na snagu tridesetog (30) dana od datuma primanja poslednjeg pisanog obavještenja kojim se Ugovorne strane međusobno obavještavaju, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova predviđenih nacionalnim zakonodavstvom za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Ovaj sporazum je zaključen na period od dvije (2) godine.

Ovaj sporazum se automatski produžava za dalje jednogodišnje periode, sve dok ga bilo koja od Ugovornih strana ne otkaže najmanje šest mjeseci prije prestanka važenja ovog sporazuma i o tome diplomatskim putem obavijesti drugu Ugovornu stranu.

Sastavljeno u Budvi dana 20. marta 2012. godine u dva originalna primjerka na crnogorskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.

Za Vladu Crne Gore

Za Vladu Republike Srbije

Tarzan Milošević, s.r.

Dušan Petrović, s.r.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____

Podgorica, _____

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Dr Igor Lukšić